



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

SHUNDUNTHULE/FULWI 2024

TSUMBANDILA YA U MAKA

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 12.

## MAFHUNGOTHANGELI O LIVHISWAHO KHA MUTOLI/MUMAKI

Musi vha tshi tola/maka mushumo wa mulingiwa, zwi tevhelaho ndi zwiṱwe zwa zwine zwa tea u dzhielwa nzhele musi vha tshi shumisa rubriki:

- Ndeme ya vhupulani, mvetamveto, u vhalulula na u dzudzanya zwo bveledzwaho kha tshibveledzwa tsha u fhedzisela tsho nekedzwaho.
- U dzhiela nzhele u ṱwala hu re na ndivho, vha tṱanganedzaho mafhungo na nyimele hu tshi katelwa na redzhisitara, tshitaila na thouni – nga maanda ho sedzeswa KHETHEKANYO YA B.
- Girama, mupeleto na zwigwa zwa u vhala.
- Zwivhumbeo zwa luambo, hu tshi katelwa na luambo lwa vhudzivha/kuambebe.
- Munanguludzo wa maipfi na luambo lwa maambebe (mirero na maambebe).
- Kufhatelwe kwa mafhungo.
- Kuvhekanyelwe na kufhatelwe kwa dziphara.
- Kutathuvhelwe kwa thoho sa zwo taniwaho nga zwi re ngomu/zwo faredzwaho: mvulatswinga, kubveledzelwe kwa mihumbulo na magumo.

## MAHUMBULWA MALUGANA NA KUMAKELE/KUTOLELE

### KHETHEKANYO YA A: MAANEA

Kha vha sedze KHETHEKANYO YA A: Rubriki ya u Tola/Maka Maanea i wanalaho kha masiatari a 10–11.

KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA/MAKA	
KHRITHERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI	30
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	15
TSHIVHUMBEO	5
THANGANYELO	50

1. Kha vha vhale maanea othe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo aya zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.
3. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha koneha u nanguludza/livhanya na mafhungo ayo zwi tshi kwama TSHIVHUMBEO.

**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI**

Kha vha sedze **KHETHEKANYO YA B: Rubriki ya u Tola/Maka Zwibveledzwa zwa Vhudavhidzani** i re kha siatari la 12.

<b>KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA /MAKA</b>	
<b>KHRITHERIA</b>	<b>MARAGA</b>
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	15
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	10
THANGANYELO	25

1. Kha vha vhale tshibveledzwa tshothe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala tshibveledzwa vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.

**KHA VHA PFESESE:**

- Zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwi funzwa zwo livhiswa kha maitele a zwino a u linga.
- Izwi zwi tea u dzhielwa ntha musu hu tshi tolwa tshivhumbeo.
- Kha vha nee maraga kha tshivhumbeo tsho teaho/tshone.
- Kha vha sedzese kuvhekanyelwe/kukumedzelwe kwone kwo teaho musu hu tshi nwalwa tshibveledzwa tshinwe na tshinwe.

**KHETHEKANYO YA A: MAANE****MBUDZISO YA 1****ADENDAMU**

- Mbuno dzo newaho fhasi ha thoho inwe na inwe kha iyi adendamu dzi thuse fhedzi sa tsumbandila/gaidi kha vhamaki/vhatoli.
- Hu tea u newa tshikhala/thendelo ya u dzhiela nthla ndila ine mulingiwa a thathuvhisa zwone/ngayo thoho, naho zwi tshi nga vha zwo fhambani na izwo zwo newaho kha idzo mbuno kana na mihumbulo/kuvhonele kwa vhone mutoli/mumaki.

**1.1 Ngoho hezwo zwo ita uri vhukonani hashu vhu fhele ...**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi riwala maanea awe:

- Mulingiwa a nga riwala nga ha zwivhuya na zwivhi zwe khonani yawe a mu itela zwone.
- A nga di dovha a riwala nga zwe ene na khonani yawe vha fhambanisa zwone.
- Maanea aya u tea u a riwala nga ndila ya u tou anetshela.
- Fhedzi arali mulingiwa a riwala luriwe lushaka lwa maanea ane ra pfa a tshi fusha thoho ye a newa, ha newi ndatiso.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho. [50]

**1.2 Aya ndi one matshinele a vhaswa vha maduvha ano!**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi riwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u riwala a tshi buletshedza/anetshela/vhuisa muhumbulo nga ha matshinele o fhambanaho a vhaswa.
- Mulingiwa u tea u buletshedza dakalo li diswaho nga matshinele ayo a vhaswa.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a riwala nga lushaka luriwe na luriwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a riwala. [50]

### 1.3 Maḍumbu aya, a nkhumudza ḷa tshinyalelo khulu ye ya itea zwikoloni ...

- Mulingiwa u tea u ṅwala nga ha maḍumbu e a vhang a tshinyalelo khulu.
- U tea u vhuṣa mihumbulo nga zwe zwa bvelela afho kha zwikolo.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a ṅwala nga lushaka luṅwe na luṅwe lwa maanea o livhanaho na iyi ṭhoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a ṅwala.

[50]

### 1.4 Ṭhingothendeleki dzi a ṭanganya na u luṭanya vhaswa vhutshiloni ...

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi ṅwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u ṭalutshedza ṭhoho.
- U tea u ṅwala nga zwivhuya na vhuṽhi ha luṭingothendeleki.
- Mulingiwa u fanela u sumbedza magumo a siaho muvhali a tshi ḍivha zwine ene mulingiwa a imela zwone, fhedziha afha ri lavhelela u pfa masia oṭhe.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.\*
- Arali mulingiwa a ṅwala nga lushaka luṅwe na luṅwe lwa maanea o livhanaho na iyi ṭhoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a ṅwala.

[50]

### 1.5 Khunguwedzo dza zwikambi na mafola dzi tea u iledzwa? Ṭṭani.

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi ṅwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u ṭalutshedza/ṭandavhudza ṭhoho iyi.
- Mulingiwa a nga ṅwala a tshi sumbedza zwivhuya na zwivhi zwi vhangwaho nga khunguwedzo dza zwikambi na mafola.
- Kha sumbedze ṅḍila dzine dza nga khwaṭhisedza masia oṭhe vhuṽhili hao.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a ṅwala nga lushaka luṅwe na luṅwe lwa maanea a livhanaho na iyi ṭhoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a ṅwala.

[50]

### 1.6 U nkhoḁa havho zwo mmbangela khakhathi heyi yoṯhe ...

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi nṱwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nṱwala a tshi sumbedza zwe a vha a tshi khou khoḁiwa nga hazwo.
- Mulingiwa u tea u sumbedza vhuvhi ho ḁiswaho nga murahu ha u khoḁwa.
- Maanea aya u tea u a nṱwala nga nḁila ya u tou anetshela.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Fhedzi arali mulingiwa a nṱwala luṱwe lushaka lwa maanea ane ra pfa a tshi fusha ṯhoho ye a nṱewa, ha nṱewi ndaṯiso.

[50]

**KHA VHA PFESESE:** Hu tea u vha na vhuṯumani vhukati ha maanea na tshifanyiso tsho nangwaho.

### 1.7 Tshifanyiso

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi nṱwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nṱea ṯhoho yo teaho ya maanea awe.  
Tsumbo: **U tshimbila nga milenzhe ha vhagudi vha tshi ya tshikoloni**
- U ya nga ha itshi tshifanyiso, mulingiwa a nga anetshela kana a buletshedza kana a vhuisa muhumbulo nga ha nyendo ndapfu dzine vhagudi vha tshimbila vha tshi ya na u vhuya zwikoloni.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a nṱwala nga lushaka luṱwe na luṱwe lwa maanea o livhanaho na itshi tshifanyiso, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a nṱwala.

[50]

### 1.8 Tshifanyiso

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi nṱwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nṱea ṯhoho yo teaho ya maanea awe.  
Tsumbo: **Ndeme ya u tsireledza mupo**
- U ya nga ha itshi tshifanyiso, mulingiwa a nga anetshela/buletshedza/ nga ha ndeme ya u tsireledza mupo.
- Kha sumbedze zwivhuya zwine zwa ḁiswa nga mupo.
- U tea u sumbedza masiandaitwa ane a ḁiswa nga u sa tsireledza mupo.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a nṱwala nga lushaka luṱwe na luṱwe lwa maanea o livhanaho na itshi tshifanyiso, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a nṱwala.

[50]

**ṯHANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A:**

50

**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI****MBUDZISO YA 2****ADENDAMU**

Vhalingiwa vha lavhelelwa u fhindula mbudziso mbili kha dzo nekedzwaho. Vhulapfu ha phindulo vhu vhe maipfi a u bva kha a 180 u swika kha a 200 ho sedzwa mutumbu fhedzi. Luambo, redzhisitara, tshitaila na thouni zwi tea u livhanywa na nyimele.

**2.1 VHURIFHI HA TSHISHAKA(INIFOMALA)**

**Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:**

- Diresi nthihi (ya muniwali).
- Diresi i tea u nwalwa datumu nga vhudalo.
- Theshano
- Mathomo. Ndumeliso.
- Mutumbu. U re na dziphara u tshi tandavhudza thoho yo newaho.
- Nyonesano kana phendelo.
- Magumo. Dzina fhedzi li si na tshifani.

[25]

**2.2 ATHIKILI YA MAGAZINI**

**Zwi re ngomu na tshivhumbeo:**

- Athikili iyi i tea u angaredza fulo la u dobela mabodelo na mapulasitiki nga vhaswa.
- Thoho i kungaho/i takadzaho.
- Thoho i tevhelwa nga dzina la muniwali.
- Mvulatswinga: Ndi hune muniwali a divhadza fhungo line a toda u amba nga halo. U sumbedza ndeme ya u dobela mabodelo na mapulasitiki.
- Mutumbu: Hu tandavhudzwa ndeme ya vhuuimisi na vhuuikumedzeli ha vhaswa, nz.
- Tshitaila tshi nga vha tsha mbuletshedzo, tshi shumisaho figara dza muambo na zwi tokonyaho mihumbulo ya vhavhali.
- Madzina, fhethu, zwifhinga, vhuimo na zwiwe zwa ndeme zwi tea u netshedzwa/buletshedzwa kha athikili.
- Phendelo: Ndi hune mafhungo a vhiniwa hone.

[25]

### 2.3 MUVHIGO WA FOMALA

**Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:**

- Ri lavhelela muvhigo une wa khou vhiga migwalabo ya vhagudi yo vhangwaho nga u sa tsha endedzwa ha vhana vha tshikolo.
- Thoho: Kha i vhe ye a randelwa yone.
- Marangaphanda (ndivho na tshikoupu).
- Matshimbidzele (nnyi? ngafhi? lini? mini? hani?).
- Magumo/mawanwa.
- Phendelo.
- Themendelo.
- Tsaino ya muvhigi.
- Tshiimo tsha muvhigi.
- Datumu.

[25]

### 2.4 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU

**Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:**

- Mulingiwa u tea u tana dzina na tshifani zwa mufu, fhethu he a bebelwa hone, duvha la mabebo khathihi na madzina a vhabebi.
- Zwe zwa swikelelwa zwa ndeme: Pfunzo dza fhasi na dza ntha na divhazwakale ya he a shuma hone.
- Nganeavhutshilo iyi i tea u dovha hafhu ya bvisela khagala vhudikumedzeli ha mufu kha tshitshavha/lushaka.
- Tshivhangi tsha lufu, tshifhinga tsha u lwala na fhethu he mufu a lovhela hone.
- Zwine mashaka na dzikhonani vha do mu humbula ngazwo.
- Mashaka e mufu a a sia.
- U dzheniswa ha milaedza ya ndiliso/zwikhodo u bva kha muta, nz.

[25]

### 2.5 TSHIPITSHI TSHA FOMALA

**Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:**

- Tshipitshi itshi tshi tea u sumbedza vhuhogwa ha u vha na zwidulo na dzitafula afho tshikoloni.
- Thoho: Kha i vhe i kungaho.  
Tsumbo: **Ndeme ya dzitafula na zwidulo tshikoloni.**
- Theshano: Ndi hune muambi a resha vhathetsheshelesi nga u bula zwiimo zwavho sa: Mutshimbidzamushumo, mudzulatshidulo, minidzhere na vhanwe.
- Mvulatswinga: Afha muniwali u talutshedza thoho ya mafhungo.
- Mutumbu: Muambi u tasulula mbuno dzawe a dovha a dzi tikedza.
- Luambo, tshitaila, thouni na redzhistara zwi tee nyimele na vha tangedzaho mafhungo.
- Magumo/Phendelo: Ndi hune a vhina mafhungo awe.

[25]

## 2.6 IMEILI

### Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Imeili i tea u bvisela khagala u sa fushea ha murengi.
- Mvulatswinga: Vhubvo, vhuyo na thoho.
  - Diresi ya imeili ya muthu ane a khou rumela.
  - Diresi ya imeili ya mutanganedzi (i nga rumelwa muthu muthihi kana vhanzhi).
  - Tshibogisi tsha thoho tshi tendela u dzhenisa mutaladzi muthihi wa mafhungothangeli.
- Mutumbu: Mulaedza wa imeili u nwalwa nga vhudalo.
- Magumo: Madzina a muniwali. [25]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B:

50

MARAGAGUTE:

100

**PFESESANI:**

- Tshifhinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI LA VHURARU).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwithanu (5) zwi hulwane zwa thalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshiinwe na tshiinwe tsha izwo zwipida zwa thalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwivhili: tshipida tsha ntha na tsha fhasi, tshiinwe na tshiinwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhkana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a ntha na a fhasi.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]**

Khritheria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI</b>  (Zwo riwaliwaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele  <b>MARAGA 30</b>	<b>Maimo a ntha</b>	<b>28–30</b> -Mihumbulo i gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhuṭali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>22–24</b> -Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshothe na thoho nahone zwa takadza -Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>16–18</b> -Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>10–12</b> -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha mune -Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho	<b>4–6</b> -Phindulo yo polikaho tshothe -Mihumbulo yo tangananaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe
	<b>Maimo a fhasi</b>	<b>25–27</b> -Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshotheshothe -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuṭali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>19–21</b> -Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhuḍi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>13–15</b> -Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭudzetudze huriwe vhu khakhisaho muṭodo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huiwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>7–9</b> -Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u ḍadisa -U shaedza vhuṭanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho	<b>0–3</b> -A hu na ndingedzo ya u fhindula thoho/mbudziso -U polika tshothe na u sa tsha tea lwa tshothe -A zwi na sia nahone zwo vhilingana

## KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50] (i ya phanda)

LUAMBO, TSHITAILA & U DZUDZANYA Thouni, redzhisiṭara na ḍivhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele. Munanguludzo wa maipfi. Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiḡa zwa u vhala, girama, mupeleṭo.	Maimo a nthā	14–15	11–12	8–9	5–6	0–3
		-Thouni, redzhisiṭara, tshitaila na ḍivhaipfi zwo tea tshoṭhe tshoṭhe ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo ndi lwa vhuḍifhulufheli ha nṭhesa, lu nyanyulaho tshoṭhe. -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhakhi ha girama na mupeleṭo -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhetḡakheni.	-Thouni, redzhisiṭara, tshitaila ḍivhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo lu a ṭokonya, nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho. -Hunzhi a hu na vhukhakhi ha girama na mupeleṭo. -Lwo lundwa tshidele vhukuma .	-Thouni, redzhisiṭara, tshitaila ḍivhaipfi zwo tea ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele. -U shumiswa ho teaho ha luambo u bvedza ṭhalutshedzo. -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu.	-Thouni, redzhisiṭara, tshitaila ḍivhaipfio zwo tea zwiṭuku ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele. -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -ḍivhaipfi ndi yo shayedzaho vhukuma.	-Luambo a lu pfali -Thouni, redzhisiṭara, tshitaila ḍivhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele. -U hoṭefhala ha ḍivhaipfi zwo anzesa lūne u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na kathihi/ zwa vho konḡa vhukuma/tshoṭhe.
MARAGA: 15	Maimo a fhasi	13	10	7	4	
		-Luambo ndi lwa nṭha vhukuma -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni. -A hu na vhukhakhi ha girama na mupeleṭo. -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.	-Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho -Vhukhakhi vhuṭuku ha girama na mupeleṭo -Zwo lundwa tshidele vhukuma	-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi ḍi vha na vhuṭudzetudze -Huiwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.	-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwiṭukuṭuku zwi sumbedzaho muvanganyo wa mafhungo/mitala. -ḍivhaipfi yo hoṭefhala lwa tshoṭhe.	
TSHIVHUMBEO Zwiṭalusi zwa tshibvedzwa. Kubvedzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/mitala.  MARAGA: 5		5	4	3	2	0–1
		-Kubvedzele kwa ṭhoho kwa nṭhesa -Vhudodombedzi ha mathakhetḡakheni -Mafhungo/mitala, phara zwo fhatṭwa na u lundwa lwa nṭhesa tshoṭhetshoṭhe.	-Kubvedzele kwa ṭhoho kwo lunzhedzanaho -Vhudodombedzi ha ṭhoho hu pfadzaho -Mafhungo/mitala, phara zwo vangwa lu pfadzaho.	-Kubvedzele kwa ṭhoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafhungo/mitala, phara zwo fhatṭwa lu fushaho -Maanea o ḍi faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.	-Dziṇwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafhungo/mitala na phara zwi ḍi vha na vhukhakhi -Fhedzi maanea a tsha ḍi pfala naho hu na vhukhakhi.	-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafhungo/mitala na phara zwo ḡala vhukhakhi -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.

## KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]

Khriteria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO</b>  Zwo niwaliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele  <b>MARAGA 15</b>	<b>13–15</b>  -Phindulo ndi ya mathakhetakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhubali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshothe ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuniwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	<b>10–12</b>  -Phindulo ndi yavhudi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhubala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhubuku	<b>7–9</b>  -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhubala hone tshothe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwituku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahalelo/U shaedza ndi hu soliseaho	<b>4–6</b>  -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhubala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwituku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahalelo/U shaedza ndi hu soliseaho	<b>0–3</b>  -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedza thoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA</b>  Thouni, redzhisitara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muiwalo na mupeleto  <b>MARAGA 10</b>	<b>9–10</b>  -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhetakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhukhakhi	<b>7–8</b>  -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhudi -Divhaipfi ndi yavhudi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukhakhi	<b>5–6</b>  -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhukhakhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhukhakhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo	<b>3–4</b>  -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwituku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Thalutshedzo yo thithisea	<b>0–2</b>  -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Zwo dala vhukhakhi nahone zwo tangananana -Divhaipfi a i tei ndivho na khathihi -Thalutshedzo yo hotefhala tshothe